



PRIMLJENO:	24 III	20 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-03/16-1		
VEZA:			
EPA:	1055 XXV		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-3109
Podgorica, 25. januar 2016. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 28. decembra 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **RADOJE ŽUGIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU
NA DODATU VRIJEDNOST

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG “ br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13 i 9/15), u članu 17 stav 3 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

“ 9a) obezbjeđivanja pristupa sistemu za prenos prirodnog gasa i električne energije”.

U tački 10 riječi: „1) do 9) “ zamjenjuje se riječima : „ 1) do 9a) “.

Član 2

U članu 24a stav 1 tačka 16 mijenja se i glasi:

„16) hrane za životinje, sredstava za ishranu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sjemenskog i sadnog materijala i živih životinja.”

Član 3

U članu 25 stav 1 tačka 12a riječi:“ili treće strane” zamjenjuju se riječima:“kao i između treće strane i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države”.

Član 4

U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to:

- a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;
- b) pošiljke neznatne vrijednosti;
- c) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;
- d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;

e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;

f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;

g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;

h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičko-scenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva;

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.“

U stavu 2 riječi : „ i 12)“ zamjenjuju se riječima: „12) i 13).“

Član 5

U članu 37 stav 1 poslije riječi : „ oporezive djelatnosti“ dodaju se riječi: „za koju se plaća PDV.“

Član 6

Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 71a

Odredba člana 28 stav 1 tačka 13) ovog zakona primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana prijema Crne Gore u Organizaciju Sjevernoatlantskog saveza(NATO).“

Član 7

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakon o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 i „Službeni list CG“, broj 16/07 i 29/13), donešen je krajem 2001. godine i u primjeni je od 1. aprila 2003. godine. Porez na dodatu vrijednost se plaća u svim fazama prometnog ciklusa, umjesto ranijeg maloprodajnog poreza koji se, najvećim dijelom, plaćao u krajnjoj potrošnji. Obveznik plaćanja ovog poreza je pravno i fizičko lice čiji je oporezivi promet na godišnjem nivou veći od 18.000 €. Poreska obaveza se plaća po jedinstvenoj stopi od 19% (do 1. jula 2013. godine ova stopa je iznosila 17%), za izvozne transakcije primjenjuje se nulta stopa, a za određeni broj javnih usluga i proizvoda koji su od značaja za životni standard građana (hljeb, brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, hrana za odojčad, mast, ulje, meso, šećer, lijekovi, udžbenici, dnevna i periodična štampa i dr.) primjenjuje se snižena stopa od 7%.

Osnovni razlozi za izmjenu i dopunu važećeg Zakona o PDV uslovljeni su potrebom usklađivanja jednog broja postojećih rješenja sa pravnom tekovinom EU, a posebno sa direktivama Savjeta 2006/112 EZ, 2007/74 EZ i 2006/79 EZ. Naime, prilikom pripreme Pregovaračke pozicije Crne Gore za međuvladinu konferenciju o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlje 16 – Porezi, Crna Gora je prihvatila pravnu tekovinu EU koja se odnosi na PDV. U dijelu u kojem odstupa od pravne tekovine EU Crna Gora će se uskladiti donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, kao i naknadnim usklađivanjem do datuma pristupanja Crne Gore EU, osim izuzeća i prelaznih razdoblja koja su tražena u Pregovaračkoj poziciji. Za IV kvartal 2015. godine bilo je predviđeno djelimično usklađivanje sa odredbama Direktive 2006/112 EZ i potpuno usklađivanje sa direktivama 2006/79 EZ o oslobođenju od plaćanja PDV na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode i 2007/74 EZ o oslobođenju od plaćanja PDV na uvoz robe sadržane u ličnom prtljagu putnika i potpuno usklađivanje s Direktivom Savjeta 2009/55/EZ o poreskim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačan unos ličnog vlasništva pojedinaca iz države članice.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta 2006/112 EZ o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost. Zakon je djelimično usklađen sa ovom direktivom, a dalje usklađivanje će se odvijati shodno dinamici predviđenoj u Pregovaračkoj poziciji.
- Direktivom Savjeta 2006/79 EZ o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalnog karaktera iz trećih zemalja. Zakon je u potpunosti usklađen sa ovom direktivom.
- Direktivom Savjeta 2007/74 EZ o oslobođenju od poreza na dodatu vrijednost i akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja. Zakon je u potpunosti usklađen sa ovom direktivom.

IV Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Član 1 – Ovom odredbom predlaže se definisanje mjesta oporezivanja (mjesto izvršenog prometa) kao mjesto (sjedište) primaoca usluga pristupa sistemu za prenos električne energije, što je u skladu sa Direktivom Savjeta 2006/112 EZ. Predložena izmjena je u skladu sa generalnim principima oporezivanja potrošnje poreza na dodatu vrijednost u EU i u zemljama u okruženju.

Član 2 - Ovom odredbom vrši se pravno tehničko usklađivanje određenih izraza sa izrazima čije značenje je regulisano drugim propisima (na primjer: hrana za životinje, sredstva za ishranu bilja, sredstva za zaštitu bilja, sjemenski i sadni materijal i žive životinje).

Član 3 - Ovom odredbom vrši se pravno tehničko preciziranje postojeće norme.

Član 4- Ovom odredbom vrši se potpuno usklađivanje sa direktivama 2006/79 EZ o oslobođenju od plaćanja PDV na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode i 2007/74 EZ o oslobođenju od plaćanja PDV na uvoz robe sadržane u ličnom prtljagu putnika i potpuno usklađivanje s Direktivom Savjeta 2009/55/EZ o poreskim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačan unos ličnog vlasništva pojedinaca iz države članice;

Takođe, ovom odredbom se oslobađaju plaćanja PDV na uvoz robe oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza

(NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage sudjeluju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.

Član 5 - Ovom odredbom bliže se definiše zakonska odredba, iz razloga što su se u praksi javljala različita tumačenja člana 37 stav 1 zakona.

Član 6 - Ovom odredbom predlaže se odložena primjena novog zakonskog rješenja do dana prijema Crne Gore u organizaciju Sjevernoatlantskog saveza (NATO).

Član 7 - Ovom odredbom predlaže se primjena navedenih rješenja osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

Odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se mijenjaju

mjesto prometa usluga

Član 17

- (1) Mjestom izvršenog prometa usluga smatra se mjesto u kojem poreski obveznik, koji pruža usluge, ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobičajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, mjestom vršenja prometa usluga smatra se:
- 1) mjesto u kome se nepokretnost nalazi, ako se usluga vrši neposredno u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja u prometu nepokretnosti, procjene nepokretnosti, pripremni radovi u građevinarstvu (usluge arhitekata i ovlašćenih nadzornika i sl.);
 - 2) put ili dio puta kojim se vrši usluga prevoza. Ako se usluga prevoza ne obavlja samo u Crnoj Gori (već i u inostranstvu), ovaj zakon se primjenjuje samo na dio usluge prevoza koji se obavlja u Crnoj Gori;
 - 3) mjesto u kome je usluga stvarno izvršena ako se radi o:
 - a) uslugama iz oblasti: kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja, sporta, zabavnih priredbi i slične usluge, uključujući i usluge organizatora izvršenja tih usluga;
 - b) pomoćnim prevoznim uslugama, kao što su usluge: utovara, istovara, pretovara, skladištenja i druge usluge koje su na uobičajen način povezane sa prevozom;
 - c) uslugama stručnih mišljenja, procjene i ocjene pokretnih dobara.
- (3) Izuzetno od stava 1 ovog člana kod usluga:
- 1) prenosa ustupanja i korišćenja autorskih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine;
 - 2) telekomunikacija;
 - 3) u oblasti ekonomske propagande;
 - 4) inženjera, advokata, notara, revizora, računovođa, tumača, prevodilaca i drugih sličnih usluga savjetovanja;
 - 5) elektronske obrade podataka i pružanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvima;
 - 6) banaka, osiguranja i reosiguranja;
 - 7) posredovanja u zapošljavanju radne snage;
 - 8) iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prevoznih sredstava;
 - 9) odustajanja od obavljanja poslovne djelatnosti;
 - 10) posredovanja u vezi sa uslugama iz tač.1) do 9) ovog stava, ako ih obavljaju agenti u ime i za račun naručioca, mjestom izvršenog

prometa smatra se mjesto sjedišta primaoca usluge. Ako se usluge obavljaju u poslovnoj jedinici, mjestom izvršenog prometa smatra se mjesto poslovne jedinice primaoca usluge. Ako primalac usluge ima prebivalište u inostranstvu, mjestom izvršenog prometa smatra se mjesto njegovog prebivališta.

(4) Kod usluga posredovanja, osim usluga iz stava 2 tačka 1 i stava 3 tačka 10) ovog člana, mjestom izvršenog prometa usluga smatra se mjesto isporuke proizvoda, odnosno usluga za koje je izvršeno posredovanje.

(5) Telekomunikacionim uslugama, u smislu ovog zakona, smatraju se usluge koje se odnose na prenos, emitovanje ili prijem signala, riječi, slike i zvuka ili drugih informacija pite m žice, radija, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema, prenos prava na osnovu kojeg se ovi kapaciteti koriste za takav prenos, kao usluge koje omogućavaju pristup informativnoj mreži drugih država.

(6) Radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, odnosno neoporezivanja, Ministarstvo finansija može, za usluge iz st. 1 i 3 ovog člana i usluge davanja u najam prevoznih sredstava, mjestom izvršenog prometa da odredi i mjesto u kojem se usluga iskoristi, odnosno mjesto u kome se usluga izvrši.

Snižena stopa

Član 24a

(1) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 7% od prometa proizvoda, usluga i uvoza proizvoda, i to:

- 1) osnovnih proizvoda za ljudsku ishranu (hljeb, brašno, mlijeko i mliječni proizvodi, hrana za odojčad, mast, ulje, meso i šećer);
- 2) lijekova, uključujući i lijekove za upotrebu u veterini, osim lijekova iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;
- 3) ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava koja se hirurški ugrađuju u organizam, osim medicinskih sredstava iz člana 25 stav 1 tačka 9 ovog zakona;
- 4) udžbenika i nastavnih sredstava;
- 5) knjiga, monografskih i serijskih publikacija;
- 6) usluga smještaja u hotelima, motelima, turističkim naseljima, pansionima, kampovima i vilama;
- 7) vode za piće, osim flaširane;
- 8) dnevne i periodične štampe, osim štampe koja u cjelini ili većim dijelom uključuje reklamne sadržaje;
- 9) usluga javnog prevoza putnika i njihovog ličnog prtljaga;
- 10) usluga javne higijene;
- 11) pogrebnih usluga i proizvoda povezanih sa tim uslugama;
- 12) autorskih prava i usluga iz oblasti obrazovanja, književnosti i umjetnosti;
- 13) autorskih prava iz oblasti nauke i umjetničkih predmeta, zbirki i antikviteta iz člana 45 ovog zakona;
- 14) usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, koncerte, muzeje, sajmove, zabavne parkove,

- izložbe, zoološke vrtove i slične kulturne i sportske priredbe, osim onih za koje je propisano oslobođenje od plaćanja PDV;
- 15) usluga upotrebe sportskih objekata u neprofitne svrhe;
 - 15a) servisnih usluga koje se pružaju u marinama;
 - 15b) računarske opreme;
 - 16) stočne hrane, đubriva, sredstava za zaštitu bilja, sjemena za reprodukciju, sadnog materijala i žive životinje.

(2) Proizvodi, odnosno usluge iz stava 1 tač.1), 3), 4), 5), 6), 15), 15 a), 15 b) i 16) ovog člana, bliže će se urediti propisom Ministarstva finansija.

nulta stopa

Član 25

(1) PDV se plaća po stopi od 0 % na:

- 1) proizvode koje iz Crne Gore izvozi prodavac, odnosno proizvode koje za njegov račun izvozi drugo lice;
- 2) promet usluga, uključujući prevoznike i druge sporedne usluge, osim usluga iz čl. 26 i 27 ovog zakona, koje su neposredno povezane sa izvozom, odnosno uvozom proizvoda, u skladu sa članom 16 stav 2, odnosno članom 30 stav 1 tačka 1) ovog zakona;
- 3) proizvode koje iz Crne Gore izvozi kupac, odnosno drugo lice za njegov račun koje nema sjedište u Crnoj Gori, osim proizvoda namijenjenih snabdijevanju privatnih plovila, letilica ili drugih prevoznih sredstava za privatnu upotrebu;
- 4) usluge izvršene na proizvodima uvezenim u Crnu Goru i izvezenim od strane lica koje izvrši tu uslugu ili od strane naručioca, ukoliko nema sjedište, poslovnu jedinicu, odnosno stalno ili uobičajeno prebivalište u Crnoj Gori;
- 5) promet usluga koje obavljaju zastupnici ili drugi posrednici izvršene u ime i za račun drugog lica, ako su te usluge dio usluga navedenih u ovom članu ili usluga izvršenih izvan Crne Gore. Oslobođenje se ne odnosi na putujuće agente koji obavljaju usluge u ime i za račun putnika izvan Crne Gore;
- 6) promet goriva i drugih neophodnih proizvoda koji se koriste za snabdijevanje:
 - a) plovila namijenjenih za plovidbu na otvorenom moru, koja obavljaju prevoz putnika uz naknadu, odnosno koja su namijenjena za obavljanje komercijalne i industrijske djelatnosti;
 - b) plovila za spasavanje i pomoć na moru;
 - c) vojnih plovila koja napuštaju Crnu Goru čija su odredišta strana pristaništa, odnosno sidrišta;
- 7) proizvode i usluge koji se koriste u vezi sa međunarodnim vazдушnim i pomorskim saobraćajem;
- 8) proizvode i usluge namijenjene za:

- a) službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava,
 - b) službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom,
 - c) lične potrebe stranog osoblja, diplomatskih i konzularnih predstavništava uključujući i članove njihovih porodica,
 - d) lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;
- 9) lijekove i medicinska sredstva, određena listom lijekova, odnosno medicinskih sredstava koja se propisuju i izdaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje;
- 10) proizvode i usluge koji se koriste za istraživanje naftnih bušotina na otvorenom moru;
- 10a) isporuku proizvoda i usluga za gradnju i opremanje ugostiteljskog objekta kategorije pet i više zvjezdica, energetskog objekta za proizvodnju električne energije instalisane snage veće od 10MW i kapaciteta za proizvodnju prehrambenih proizvoda razvrstanih u okviru sektora C grupa 10 Zakona o klasifikaciji djelatnosti („Službeni list CG“, broj 18/11), čija investiciona vrijednost prelazi 500.000 eura;
- 11) isporuke proizvoda u slobodnu zonu, slobodna i carinska skladišta i isporuke proizvoda unutar slobodne zone, slobodnih i carinskih skladišta;
- 12) isporuku proizvoda, odnosno usluga kada je međunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom o donaciji predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza.
- 12a) isporuku proizvoda, odnosno usluga koja se vrši u skladu sa ugovorom o kreditu, odnosno zajmu, zaključenim između Crne Gore i međunarodne finansijske organizacije, odnosno druge države ili treće strane u kojem se Crna Gora pojavljuje kao garant, u dijelu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza;

(2) Uslovi, način i postupak ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV iz stava 1 tač. 8) 10) 10a) 12) i 12a) ovog člana uređuje se propisom Ministarstva finansija.

(3) Proizvodi se smatraju izvezenim ukoliko su stvarno izneseni iz Crne Gore ili ako su uneseni u slobodnu carinsku zonu, odnosno carinsko skladište, ako su namijenjeni izvozu.

(4) Usluge neposredno povezane sa izvozom, odnosno uvozom proizvoda iz stava 1 tačka 2) ovog člana, bliže će se urediti propisom Ministarstva finansija.

oslobađanja kod uvoza proizvoda

Član 28

(1) Plaćanja PDV su oslobođeni:

- 1) uvezeni proizvodi čiji je promet u Crnoj Gori oslobođen plaćanja PDV;
- 2) proizvodi koji se u Crnu Goru unose u okviru tranzitnog carinskog postupka;
- 3) ponovo uvezeni proizvodi, koje u nepromijenjenom stanju uvozi lice koje ih je izvezlo i ako je u skladu sa carinskim propisima oslobođeno plaćanja carine;
- 4) ponovo uvezeni proizvodi, na kojim su u inostranstvu izvršene usluge i za koje nije bilo priznato pravo odbitaka, odnosno povraćaja PDV;
- 5) proizvodi uvezeni preko državnih organa ili dobrotvornih humanitarnih organizacija i organizacija lica sa invaliditetom koji su namijenjeni za besplatnu podjelu licima u stanju socijalne potrebe. Oslobođenje se ne odnosi na alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode, kafu i motorna vozila, osim vozila za spasavanje;
- 6) uvezeni proizvodi koji su oslobođeni plaćanja carine, a koji su namijenjeni za službene potrebe diplomatskih, konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija i članovima tih organizacija, u okviru limita i pod uslovima propisanim međunarodnim konvencijama o osnivanju tih organizacija, a na osnovu mišljenja ministra nadležnog za inostrane poslove.
- 7) usluge u vezi sa uvozom proizvoda, ako je njihova vrijednost uključena u poresku osnovicu u skladu sa članom 22 stava 2 tačka 2) ovog zakona;
- 8) zlato i drugi plemeniti metali, banknote i kovanice (kovani novac), koje uvozi Centralna banka Crne Gore;
- 9) uvezeni proizvodi za koje je u skladu sa članom 184 stav 1 tač. 2), 3), 7), 9), 13), 40) i 41) Carinskog zakona propisano oslobođenje od plaćanja carine;
- 10) proizvodi koji su posebno izrađeni za obrazovanje, osposobljavanje ili zapošljavanje slijepih i gluvi, odnosno drugih fizički ili duševno hendikepiranih lica, ako su stečeni besplatno i uvezeni od strane ustanova, odnosno organizacija čija djelatnost je obrazovanje, odnosno nuđenje pomoći tim licima i ako od strane donatora nije izražena komercijalna namjena, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove socijalnog staranja;
- 11) putnička vozila, posebno podešena za prevoz invalida u invalidskim kolicima, ali samo ako se uvoze za potrebe lica kome zbog fizičkog hendikepa trebaju invalidska kolica, uz uslove propisane carinskim propisima;
- 12) uvoz proizvoda za namjene iz člana 25 tačka 10a), 12) i 12a) ovog zakona.

(2) Bliži način ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja PDV iz tač. 5), 6) i 12) ovog člana urediće se propisom Ministarstva finansija.

XII ODBIJANJE ULAZNOG PDV

uslovi za odbijanje ulaznog PDV

Član 37

(1) Poreski obveznik može prilikom obračunavanja svoje poreske obaveze odbiti PDV, koji je dužan da plati ili je platio prilikom nabavke proizvoda, odnosno usluga od drugog poreskog obveznika, prilikom uvoza proizvoda i kao primalac (korisnik) usluge (u daljem tekstu: ulazni PDV), ako je te proizvode, odnosno usluge upotrijebio (iskoristio) ili će ih iskoristiti u svrhe ostvarivanja prihoda pri obavljanju oporezive djelatnosti, pri čemu samostalnost, trajnost i namjera ostvarivanja prihoda moraju postojati istovremeno.

(2) Poreski obveznik može odbiti ulazni PDV i od proizvoda i usluga, koje je upotrijebio za obavljanje djelatnosti van Crne Gore, pod uslovom da bi pravo na odbitak ulaznog PDV bilo priznato da je djelatnost obavljena u Crnoj Gori.

(3) Poreski obveznik ne smije odbiti ulazni PDV:

- 1) od proizvoda i usluga koje je iskoristio za promet proizvoda, odnosno usluga, za koji je propisano oslobođenje plaćanja PDV, ako ovim zakonom nije drugačije određeno;
- 2) od proizvoda i usluga, koje je iskoristio za obavljanje djelatnosti van Crne Gore, ukoliko mu pravo na odbitak ulaznog PDV ne bi bilo priznato da je tu djelatnost obavio u Crnoj Gori.

(4) Poreski obveznik može odbiti ulazni PDV, koji se odnosi na promet proizvoda, odnosno usluga, koji su oslobođeni plaćanja PDV:

- 1) na osnovu člana 25, člana 28 tačka 7) i člana 30 ovog zakona;
- 2) na osnovu člana 27, tač.1 i 4a) do 4d) ovog zakona, ako se vrše za naručioca usluge, koji ima sjedište, odnosno stalnu poslovnu jedinicu izvan Crne Gore ili, ako su te usluge neposredno povezane sa proizvodima namijenjenim izvozu.

(5) Poreski obveznik ne smije odbiti ulazni PDV od:

- 1) plovnih objekata namijenjenih za sport i rekreaciju, putničkih automobila i motocikala, goriva i maziva i rezervnih djelova i usluga usko povezanih sa njima, osim za plovne objekte, odnosno vozila koja su namijenjena za: dalju prodaju, iznajmljivanje (rent-a-car), prevoz lica i dobara (taxi) i obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima;
- 2) izdataka za reprezentaciju;

(6) Poreski obveznik smije odbiti ulazni PDV ako:

- 1) je iskazan u računima iz člana 32 ovog zakona;
- 2) je iskazan u carinskim deklaracijama;
- 3) je plaćen na osnovu člana 39 stav 2 i člana 43 stav 3 ovog zakona.

(7) Poreski obveznik može odbiti ulazni PDV u poreskom periodu u kojem je primio račun za njemu izvršen promet proizvoda i usluga, odnosno carinske deklaracije za uvezene proizvode.

(8) Ako poreski obveznik primi račun u kojem je iskazan PDV od lica koje ga po ovom zakonu ne smije izdati, ne smije odbiti iskazani PDV kao ulazni PDV, čak i ako neovlašteno lice taj PDV plati.

(9) Ako poreski obveznik primi račun, na kome je iskazan veći iznos PDV od iznosa utvrđenog na osnovu ovog zakona, taj veći iznos ne smije se odbiti kao ulazni PDV, bez obzira da li je taj PDV bio plaćen.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-sl.

Podgorica, 11. decembar 2015. godine

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM


Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Imajući u vidu pozitivne efekte izmjena i dopuna koje se odnose na potrebu usklađivanja sa relevantnim propisima Evropske unije iz oblasti poreza, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost*

S poštovanjem,


MINISTAR
dr Radoje Žugić

OBRAZLOŽENJE

IZVJEŠTAJ O PRILIKOVIMA ZA UVOZ IZ OBLASTI PROJEKTA

PREKLAPANJE POREZA

NAZIV POREZA

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima na dodatu vrijednost

1. Osnovne informacije

- Koje področje treba uskladiti s pravom EU?
- Koje su oznake izmjenjivosti?
- Koje su predložene izmjene?
- Koje su ostale izmjene koje su predložene u skladu s pravom EU?
- Kako se predložene izmjene odnose na predloženi zakonodavni akt?

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost. Zakon je djelimično usklađen sa ovom direktivom, a dađe usklađivanje će se odvijati shodno dinamici predviđenoj u Pregovaračkoj poziciji.
- Direktivom Savjeta 2006/79/EZ o oslobađanju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalnog karaktera iz trećih zemalja. Zakon je u potpunosti usklađen sa ovom direktivom.
- Direktivom Savjeta 2007/74/EZ o oslobađanju od poreza na dodatu vrijednost i akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja. Zakon je u potpunosti usklađen sa ovom direktivom.

2. Opције

- Koje izmjene treba izvršiti u skladu s pravom EU?
- Kako se predložene izmjene odnose na predloženi zakonodavni akt i koje su izmjene predložene u skladu s pravom EU?

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, kako je predviđeno u pregovaračkoj poziciji Crne Gore sa EU za 2015. god.

Takođe, vrši se pravno tehničko usklađivanje određenih izraza sa izrazima čije značenje je regulisano drugim propisima.

3. Opције

- Koje su izmjene koje treba izvršiti u skladu s pravom EU i koje su predložene izmjene koje treba izvršiti u skladu s pravom EU?
- Kako se predložene izmjene odnose na predloženi zakonodavni akt i koje su izmjene predložene u skladu s pravom EU?

U skladu sa pravom EU, predloženi zakonodavni akt treba izvršiti u skladu sa pravom EU.

3. Analiza troškova

- Na koji način se troškovi iz ovog predloga mogu odraziti na državni proračun?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?

Predloženo rješenje neće se negativno odraziti na prihode budžeta države i takođe neće izazvati dodatne troškove građanima i javnosti.

4. Procjena troškova izvođenja

- Da li je predloženo rješenje izvođenjem iz ovog predloga moguće odraziti na državni proračun?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?

Implementacija propisa ne zahtjeva izdvajanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske obaveze

5. Procjena rizika zahtjevanja sredstava

- Navedite da li je predloženo rješenje izvođenjem iz ovog predloga moguće odraziti na državni proračun?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?

Prikloni izrada predmetne naredbe i izvršena ekspertna podrška


6. Mjesta izvođenja

- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?
- Ukoliko troškovi nisu pokriveni iz državnog proračuna, kako će se troškovi odraziti na građane?

Kod implementacije propisa nema potencijalnih prepreka

Datum prijema:

Tragom: [ime i prezime]





Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija


Broj: 03/1/2-2/177/2

Podgorica, 21. XII 2015.

MINISTARSTVO FINANSIJA

Dopisom broj 04-12/99/3 od 21. decembra 2015. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.


MINISTAR
Prof. dr Igor Lukšić

320061007

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Delno usklajeno/Partly harmonized

3200610079

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Polno usklajeno/fully harmonized

3200710074

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Polno usklajeno/fully harmonized

3199900055

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Polno usklajeno/fully harmonized

3199800060

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Ne usklajeno/Not harmonized

3199800060

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

6.1. Kazalo za določitev usklajenosti - usklajeno nastavlja predloga propisa Komisije s pravnimi akti Evropske unije in jih vključuje v skladno postopoma postane usklajenosti

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

Uredba Komisije (EZ) št. 112/2007, z dne 18. februarja 2007, o določitvi harmoniziranih pravil za izvedbo Direktive 2006/112/ES o davku na dodano vrednost in o spremembah Direktive 2006/112/ES z dne 28. avgusta 2002

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obvezati države članice, nastavlja se popis država članica

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/15/22		MF-IU/PZ/15/22		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
<p>Direktiva Savjeta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost - 32006L0112</p> <p>Direktiva Savjeta 2006/79 EZ od 5. oktobra 2006. god o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalnog karaktera iz trećih zemalja - 32006L0079</p> <p>Direktiva Savjeta 2007/74 EZ od 20. decembra 2007. god.o oslobođenju od poreza na dodatu vrijednost i akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja - 32007L0074</p> <p>Direktiva Savjeta 2009/55/EZ od 25. maja 2009.god. o poreskim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačan unos ličnog vlasništva pojedinaca iz države članice - 32009L0055</p> <p>Direktivom Savjeta 86/560/EZ o usklađivanju zakonodavstva država članica o porezu na promet- Postupci za povraćaj poreza na dodatu vrijednost poreskim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU.</p> <p>31986L0560</p>				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Value Added Tax		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune

		propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije		usklađenosti
Direktiva 2006/112/EZ				
Glava I Predmet i područje primjene Čl. 1-4	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 1-11 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i gg9/15) u dijelu koji se odnosi na opšte odredbe. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
Glava II Teritorijalno područje primjene Čl. 5-8	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Glava III Poreski obveznici Čl. 9-13	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično je usklađeno čl. 12 i 13 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Glava IV Oporezive transakcije Poglavlje 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 11 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list	IV kvartal 2018

<p align="center">Isporuka proizvoda Čl. 14-19</p>			<p>RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na uvoz proizvoda. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	
<p align="center">Glava IV Oporezive transakcije Poglavlje 2. Sticanje proizvoda unutar Zajednice Čl. 20-23</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprimjenjivo</p>		
<p align="center">Glava IV Oporezive transakcije Poglavlje 3. Isporuka usluga Član 24</p> <p>1. „Isporuka usluga” znači svaka transakcija koja ne čini isporuku proizvoda. 2. „Telekomunikacijske usluge” znači usluge koje se odnose na prenos, emitovanje ili prijem signala, riječi, slika i zvukova ili informacija bilo koje prirode putem žice, radio, audio, optičkih ili ostalih elektromagnetskih sistema, uključujući povezani prenos ili ustupanje prava na korišćenje kapaciteta za takav prenos, emitovanja ili prijem, uz uključenje pružanja pristupa globalnoj informacijskim mrežama.</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 17 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p align="center">Član 25</p> <p>Isporuka usluga može se sastojati, između ostaloga, od jedne od</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 11 i 17 Zakona o porezu na</p>	

<p>sljedećih transakcija:</p> <p>(a) ustupanje nematerijalne imovine, bez obzira bilo ono ili ne predmetom dokumenta kojim se utvrđuje vlasništvo;</p> <p>(b) obaveza suzdržavanja od određenog čina ili tolerisanja određenog čina ili situacije;</p> <p>(c) pružanje usluga na osnovu naloga koji izdaje državni organ ili koji se izdaje u ime državnog organa ili na osnovu zakona.</p> <p style="text-align: center;">Član 26</p> <p>1. Svaka od sljedećih transakcija smatra se isporukom usluga uz naknadu:</p> <p>(a) korišćenje robe koja čini dio imovine određenog poslovanja u privatne svrhe poreskog obveznika ili njegovih zaposlenih ili, uopšte, za svrhe koje nisu poslovnog karaktera, ako se PDV na tu robu mogao u potpunosti ili djelimično odbiti;</p> <p>(b) isporuka usluga koju besplatno obavlja poreski obveznik za svoju privatnu upotrebu ili upotrebu svojih namještenika ili, uopšte, za svrhe koje nisu poslovnog karaktera.</p> <p>2. Države članice mogu isključiti primjenu stava 1 pod uslovom da to odstupanje ne dovodi do narušavanja tržišne konkurencije.</p> <p style="text-align: center;">Član 27</p> <p>Radi sprečavanja narušavanja tržišne konkurencije i nakon konsultovanja Odbora za PDV, države članice mogu smatrati isporukom usluga uz naknadu isporuku usluga koju obavlja poreski obveznik u svrhu svog poslovanja, ako se PDV na takvu uslugu, da je pruža drugi poreski obveznik, ne bi mogao u potpunosti odbiti.</p> <p style="text-align: center;">Član 28</p> <p>Kada poreski obveznik koji djeluje u svoje ime ali za drugu osobu učestvuje u isporuci usluga, smatraće se da je sam primio i isporučio te usluge.</p> <p style="text-align: center;">Član 29</p>			<p>dotatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
---	--	--	---	--

Član 19. primjenjuje se na isti način na isporuku usluga.				
<p align="center">Glava IV Oporezive transakcije Poglavlje 4. Uvoz proizvoda Član 30</p> <p>„Uvoz robe” znači ulazak u Zajednicu proizvoda koja nije u slobodnom prometu u smislu člana 24. Ugovora. Pored transakcija iz stave 1, ulazak u Zajednicu proizvoda koja je u slobodnom prometu, a koja dolazi sa treće teritorije koji čini dio carinskog područja Zajednice, smatra se uvozom proizvoda.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 11, 15 i 16 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p align="center">Glava V Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 1. Mjesto isporuke proizvoda Odjeljak 1. Isporuka proizvoda bez prevoza Član 31</p> <p>U slučaju robe koja se ne otprema ni ne prevozi, mjestom isporuke smatra se mjesto gdje je proizvoda smještena u trenutku isporuke.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 14, 15 i 16 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p align="center">Glava V Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 1. Mjesto isporuke proizvoda Odjeljak 2. Isporuka proizvoda s prevozom Čl. 32-36</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona.	IV kvartal 2018
<p align="center">Glava V Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 1.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 25 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list	IV kvartal 2018

<p style="text-align: center;">Mjesto isporuke proizvoda Odjeljak 3. Isporuka proizvoda na brodovima, u vazduhoplovima ili vozovima Član 37</p> <p>1. Prilikom isporuke proizvoda na brodovima, u vazduhoplovima ili vozovima tokom dijela aktivnosti putničkog prevoza koja se obavlja unutar Zajednice, mjestom isporuke smatra se mjesto u kome se vrši iskrcavanje putnika.</p> <p>2. Za potrebe stava 1, „dio aktivnosti putničkog prevoza koja se obavlja unutar Zajednice” znači dio aktivnosti koji se obavlja bez zaustavljanja izvan Zajednice, između mjesta odlaska i mjesta dolaska u putničkom prevozu.</p> <p>„Mjesto odlaska u putničkom prevozu” znači prva voznim redom planirana mjesto ukrcaja putnika unutar Zajednice, gdje je primjenjivo, nakon zaustavljanja izvan Zajednice.</p> <p>„Mjesto dolaska u putničkom prevozu” znači zadnja voznim redom planirano mjesto iskrcaja unutar Zajednice putnika koji su se ukrkali u Zajednici, gdje je primjenjivo, prije zaustavljanja izvan Zajednice.</p> <p>U slučaju povratne vožnje, povratni dio smatra se posebnom prevoznom aktivnošću.</p> <p>3. Komisija će što je prije moguće dostaviti Savjetu izvještaj, uz koje će ako je potrebno priložiti potrebne predloge, o mjestu oporezivanja isporuke proizvoda za potrošnju na brodovima, u vazduhoplovima i vozovima i isporuke usluga, uključujući restoranske usluge, za putnike na brodovima, u vazduhoplovima i vozovima, Do prihvatanja predloga iz alineje 1, države članice mogu izuzeti ili nadalje izuzimati, uz pravo na odbitak PDV-a plaćenog u prethodnoj fazi, isporuke robe za potrošnju na</p>			<p>RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na uvoz proizvoda.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	
--	--	--	---	--

brodovima, u vazduhoplovima i vozovima, čije se mjesto oporezivanja utvrđuje u skladu sa stavom 1.				
<p align="center">Glava V</p> <p align="center">Mjesto oporezivih transakcija</p> <p align="center">Poglavlje 1.</p> <p align="center">Mjesto isporuke proizvoda</p> <p align="center">Odjeljak 4.</p> <p align="center">Isporuka proizvoda putem sistema za distribuciju</p> <p align="center">Čl. 38-39</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona.	IV kvartal 2018
<p align="center">Glava V</p> <p align="center">Mjesto oporezivih transakcija</p> <p align="center">Poglavlje 2.</p> <p align="center">Mjesto isporuke proizvoda unutar Zajednice</p> <p align="center">Čl. 40-42</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<p align="center">Glava V</p> <p align="center">Mjesto oporezivih transakcija</p> <p align="center">Poglavlje 3.</p> <p align="center">Mjesto isporuke usluga</p> <p align="center">Odjeljak 1.</p> <p align="center">Opšte pravilo</p> <p align="center">Član 43</p> <p>Mjestom isporuke usluga smatra se mjesto gdje dobavljač ima sjedište poslovne aktivnosti ili stalnu poslovnu jedinicu iz koje se obavlja isporuka usluga, ili, u odsustvu takvog mjesta poslovanja ili stalne poslovne jedinice, mjesto njegovog stalnog prebivališta ili mjesto njegovog uobičajenog boravišta.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
<p align="center">Glava V</p> <p align="center">Mjesto oporezivih transakcija</p> <p align="center">Poglavlje 3.</p> <p align="center">Mjesto isporuke usluge</p>	<p align="center">Član 1</p> <p align="center">U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG “ br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 17 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG	

<p style="text-align: center;">Odjeljak 2. Posebne odredbe Pododjeljak 1. Isporuca usluga koju obavljaju posrednici Član 44</p> <p>Mjesto pružanja usluga poreskom obvezniku koji nastupa kao takav je mjesto gdje ta osoba ima sjedište svog poslovanja. Međutim ako su te usluge pružene na stalni poslovni nastan poreskog obveznika smješten na drugom mjestu koje nije isto kao i sjedište njegovog poslovanja, mjesto pružanja tih usluga je mjesto gdje se nalazi stalni poslovni nastan. U nedostatku takvog sjedišta poslovanja ili stalnog poslovnog nastana, mjesto pružanja usluga je mjesto gdje osoba koja prima usluge ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište.</p>	<p>„Službeni list CG“, br. 16/07, 29/13 i 9/15), u članu 17 stav 3 poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi: “ 9a) obezbjeđivanja pristupa sistemu za prenos prirodnog gasa i električne energije”.</p> <p>U tački 10 riječi: „1) do 9) “ zamjenjuje se riječima : „ 1) do 9a) “.</p>		<p>65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p style="text-align: center;">Glava V Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 3. Mjesto isporuke usluge Odjeljak 2. Posebne odredbe Pododjeljak 2. Isporuca usluga povezanih s nepokretnom imovinom Član 45</p> <p>Mjestom isporuke usluga povezanih s nepokretnom imovinom, uključujući usluge agenata za prodaju nekretnina i stručnjaka u poslovima s nekretninama i usluga za pripremu i koordinaciju građevinskih radova, poput usluga arhitekata i preduzeća koja pružaju usluge nadzora, smatra se mjesto gdje se imovina nalazi.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2018</p>
<p style="text-align: center;">Glava V</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno čl.</p>	<p style="text-align: center;">IV</p>

<p>Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 3. Mjesto isporuke usluge Odjeljak 2. Posebne odredbe Pododjeljak 3. Isporuka prevoza Čl. 46-51 Pododjeljak 4. Isporuka kulturnih i sličnih usluga, pomoćnih prevoznih usluga ili usluga koje se odnose na pokretnu materijalnu imovinu Čl. 52-55 Pododjeljak 5. Isporuka raznih usluga Čl. 56-57 Pododjeljak 6. Kriterijum stvarne upotrebe i korišćenja Čl. 58-59</p>		usklađeno	17 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na zajedničko tržište EU. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	kvartal 2018
<p>Glava V Mjesto oporezivih transakcija Poglavlje 4. Mjesto uvoza proizvoda Čl. 60-61</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 11 i 16 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p>Glava VI Oporezivi događaj i obaveza obračuna PDV-a Poglavlje 1. Opšte odredbe Član 62</p> <p>Za potrebe ove Direktive:</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 18 i 19 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	

<p>(1) „oporezivi događaj” znači događaj kojim se ispunjavaju zakonski uslovi potrebni za postojanje obaveze obračuna PDV-a;</p> <p>(2) „obaveza obračuna” PDV-a nastaje kad poreski organ ima pravo po zakonu, u danom trenutku, zahtijevati plaćanje poreza od osobe koja je odgovorna za njeno plaćanje, čak i u slučaju kad je vrijeme plaćanja odloženo.</p> <p style="text-align: center;">Poglavlje 2. Isporuca proizvoda ili usluga Čl. 63-67</p>				
<p style="text-align: center;">Glava VI Oporezivi događaj i obaveza obračuna PDV-a Poglavlje 3. Sticanje proizvoda unutar Zajednice Čl. 68-69</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p style="text-align: center;">Glava VI Oporezivi događaj i obaveza obračuna PDV-a Poglavlje 4. Uvoz proizvoda Čl. 70-71</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 19 i 36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p style="text-align: center;">Glava VII Poreska osnovica Poglavlje 1. Definicije Član 72</p> <p>Za potrebe ove Direktive, „tržišna vrijednost” znači puni iznos koji bi, kako bi dobio predmetni proizvod ili usluge na vrijeme, kupac u istoj prodajnoj fazi u kojoj se odvija isporuka proizvoda ili usluga morao platiti, pod uslovima tržišne konkurencije, dobavljaču na</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 20 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	

<p>teritoriju države članice u kojoj isporuka podliježe plaćanju poreza. U slučaju kad se ne može utvrditi slična isporuka proizvoda ili usluga, „tržišna vrijednost” znači sljedeće:</p> <p>(1) u pogledu proizvoda , iznos koji nije manji od kupovne cijene proizvoda ili slične robe ili, u odsustvu kupovne cijene, cijene troška, koja se utvrđuje u vrijeme isporuke;</p> <p>(2) u pogledu usluga, iznos koji nije manji od punog troška pružanja usluge za poreskog obveznika</p>				
<p>Glava VII Poreska osnovica Poglavlje 2. Isporuka proizvoda ili usluga Čl. 73-82</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 20-23 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07 , 29/13 i 9/15)</p>	
<p>Glava VII Poreska osnovica Poglavlje 3. Sticanje proizvoda unutar Zajednice Čl. 83-84</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>Glava VII Poreska osnovica Poglavlje 4. Uvoz proizvoda Čl. 85-89</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 11, 16 i 22 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p>Glava VII Poreska osnovica Poglavlje 5. Razne odredbe</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 22 i 23 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02,</p>	

Čl. 90-92			21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07,29/13 i 9/15)	
Glava VIII Stope Poglavlje 1. Primjena stopa Čl. 93-95	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 24, 25, 37, 45 i 47 i kroz sve članove Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Glava VIII Stope Poglavlje 2. Struktura i visina stopa Odjeljak 1. Opšta Čl. 96-97	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 24 kroz sve članove Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Glava VIII Stope Poglavlje 2. Struktura i visina stopa Odjeljak 2. Snižene stope Čl. 98-101	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 24a i kroz sve članove Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Glava VIII Stope Poglavlje 2. Struktura i visina stopa Odjeljak 3. Posebne odredbe	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018

<p align="center">Čl. 102-105</p>				
<p align="center"> Glava VIII Stope Poglavlje 3. Privremene odredbe za određene radno intenzivne usluge Čl. 106-108 </p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		
<p align="center"> Glava VIII Stope Poglavlje 4. Posebne odredbe koje se primjenjuju do donošenja konačnih odredaba Čl. 109-122 </p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>	<p>Članovi 109-121 su neprenosivi, a član 122 djelimično usklađen s članom 24a Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07,29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na ogrijevno drvo.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p align="center">IV kvartal 2018</p>
<p align="center"> Glava VIII Stope Poglavlje 5. Privremene odredbe Čl. 123-130 </p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;">Glava IX Izuzeca Poglavlje 1. Opšte odredbe Član 131.</p> <p>Poreska oslobođenja predviđena poglavljima 2. do 9. primjenjuju se bez dovođenja u pitanje ostalih odredaba Zajednice i u skladu s uslovima koje države članice utvrđuju u svrhu osiguranja pravilne i jasne primjene tih izuzeca i sprečavanja eventualne utaje, izbjegavanja ili zloupotrebe.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Glava IX Izuzeca Poglavlje 2.</p> <p>Poreska oslobođenja koja se odnose na određene djelatnosti od javnog interesa Čl. 132-134</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno čl. 26 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na neke kategorije oslobođenja određenih djelatnosti u javnom interesu. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2018</p>
<p style="text-align: center;">Glava IX Izuzeca Poglavlje 3.</p> <p>Poreska oslobođenja kod ostalih djelatnosti</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno i čl. 27 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02,</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2018</p>

Član 135

1. Države članice dužne su odobriti poresko oslobođenje za sljedeće transakcije:

- (a) transakcije osiguranja i reosiguranja, uključujući povezane usluge koje provode posrednici i zastupnici u osiguranju;
- (b) odobravanje i ugovaranje kredita i upravljanje kreditom od strane osobe koja ga odobrava;
- (c) ugovaranje ili bilo koja druga vrsta poslovanja s kreditnim garancijama ili nekim drugim osiguranjem u zamjenu za novac i upravljanje kreditnim garancijama od strane osobe koja odobrava kredit;
- (d) transakcije, uključujući ugovaranje, koje se odnose na depozitne i tekuće račune, plaćanja, transfere, dugove, čekove i druge utržive instrumente, ali isključujući naplatu dugova;
- (e) transakcije, uključujući ugovaranje, koje se odnose na valutu, novčanice i kovanice koje se koriste kao zakonito sredstvo plaćanja, s izuzetkom kolekcionarskih predmeta, odnosno zlata, srebra ili drugog metalnog novca ili novčanica koje se obično ne koriste kao zakonito sredstvo plaćanja ili kovanice od numizmatičkog značaja;
- (f) transakcije, uključujući ugovaranje ali ne i upravljanje ili pohranu, dionicama, udjelima u društvima ili udruženjima, dužničkim i ostalim vrijednosnim papirima, ali isključujući dokumente kojima se utvrđuje vlasništvo nad proizvodima i pravima i vrijednosnim papirima iz člana 15. stav 2.;
- (g) upravljanje posebnim investicionim fondovima u skladu s definicijom država članica;
- (h) isporuka po nominalnoj vrijednosti poštanskih marki koje se mogu koristiti za poštanske usluge na teritorijima dotičnih država članica, fiskalne i ostale slične markice;

21/03 i 65/05, Sl. list CG
br. 16/07 ,29/13 i 9/15) u
dijelu koji se odnosi na
neke od djelatnosti na
koje se primjenjuje
poresko oslobođenje.
Potpuna usklađenost će se
postići donošenjem novog
Zakona

<p>(i) klađenje, lutrija i ostale vrste kockanja, zavisno o uslovima i ograničenjima koje propisuju same države članice;</p> <p>(j) isporuka objekta ili dijelova objekta kao i zemljišta na kojem je smješten, osim isporuke iz mjesta (a) član 12. stav 1.;</p> <p>(k) isporuka neizgrađenog zemljišta osim isporuke građevinskog zemljišta iz tačke (b) član 12. stav 1.;</p> <p>(l) lizing ili iznajmljivanje nepokretne imovine.</p> <p>2. Sljedeće se isključuje iz izuzeća predviđenog točkom (l) stava 1.:</p> <p>(a) pružanje smještaja, kako je definisano propisima država članica, u hotelskom sektoru ili u sektoru sa sličnom funkcijom, uključujući pružanje usluga u odmoršnim kampovima ili u mjestima koja su pripremljena za korišćenje kao mjesta za kampovanje;</p> <p>(b) iznajmljivanje prostora i mjesta za parkiranje vozila;</p> <p>(c) iznajmljivanje stalno ugrađene opreme i uređaja;</p> <p>(d) najam sefova.</p> <p>Države članice mogu primjenjivati druga ograničenja iz opsega poreskih oslobođenja iz tačke (l) stav1.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 136</p> <p>Države članice dužne su odobriti poresko oslobođenje za sljedeće transakcije:</p> <p>(a) Isporuku proizvoda koji se koristi isključivo za djelatnosti koja je izuzeta u skladu s čl. 132., 135., 371., 375., 376. i 377., član 378. stavom 2., član 379. stav 2. te čl. od 380. do 390., ako za te proizvode nije moguće koristiti pravo na odbitak;</p> <p>(b) isporuku proizvoda prilikom kupovine ili upotrebe proizvoda, ukoliko nije bilo moguće koristiti pravo na odbitka PDV-a na osnovu člana 176.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>	<p style="text-align: center;">Opcija iz člana 137 nije iskorišćena</p>	

<p style="text-align: center;">Član 137</p> <p>1. Države članice mogu dopustiti poreskim obveznicima pravo izbora u pogledu oporezivanja vezano uz sljedeće transakcije: (a) financijske transakcije iz tačaka od (b) do (g) člana 135. stava 1.; (b) isporuku objekta ili dijelova objekta i zemljišta na kojem je objekat smješten, osim isporuke iz tačke (a) člana 12. stava 1.; (c) isporuku neizgrađenog zemljišta osim isporuke građevinskog zemljišta iz tačke (b) člana 12. stava 1.; (d) lizing ili iznajmljivanje nepokretne imovine.</p> <p>2. Države članice dužne su da utvrde detaljna pravila koja uređuju korišćenje prava izbora iz stava 1.</p> <p>Države članice mogu ograničiti opseg tog prava izbora.</p>				
<p style="text-align: center;">Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 4. Poreska oslobođenja za transakcije unutar Zajednice Odjeljak 1. Poreska oslobođenja koja se odnose na isporuku proizvoda Čl. 138-139 Odjeljak 2. Poreska oslobođenja za sticanje proizvoda unutar Zajednice Čl. 140-141 Odjeljak 3. Poreska oslobođenja određenih usluga prevoza Član 142</p> <p>Države članice dužne su izuzeti isporuku unutar Zajednice prevoza robe na i s ostrva koja čine autonomne regije Azora i Madeira, kao i isporuku prevoza proizvoda između tih ostrva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p style="text-align: center;">Glava IX Poreska oslobođenja</p>	<p>Član 6</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno i članom 28 Zakona o</p>	<p>IV kvartal</p>

<p style="text-align: center;">Poglavlje 5. Poreska oslobođenja po uvozu Čl. 143</p> <p style="text-align: center;">Izuzeca po uvozu</p> <p>1. Države članice oslobađaju od poreza sljedeće transakcije:</p> <p>(a) konačni uvoz robe čija bi isporuka od strane poreznog obveznika u svim okolnostima bila izuzeta unutar teritorija svake dotične države članice;</p> <p>(b) konačni uvoz robe koji uređuju Direktive Savjeta 69/169/EEZ (1), 83/181/EEZ (2) i 2006/79/EZ (3);</p> <p>(c) konačni uvoz robe, u slobodnom optjecaju iz trećeg teritorija koji čini dio carinskog teritorija Zajednice, koji bi imao pravo na izuzeće predviđeno točkom (b), da je bila uvezena u smislu prvog stava člana 30.;</p> <p>(d) uvoz robe koja je otpremljena ili prevezena iz trećeg teritorija ili treće zemlje u državu članicu osim one u kojoj otprema ili prijevoz robe završava, ako je isporuka takve robe od strane uvoznika određenog ili priznatog u skladu s članom 201. kao osobe odgovorne za plaćanje PDV-a izuzeta u skladu s članom 138.;</p> <p>(e) ponovni uvoz robe u stanju u kojem je izvezena, koji obavlja osoba koja ju je izvezla, ako je ta roba izuzeta od plaćanja carine;</p> <p>(f) uvoz robe koja je izuzeta od plaćanja carine, u okviru diplomatskih i konzularnih aranžmana;</p> <p>(fa) uvoz robe od strane Evropske zajednice, Evropske zajednice za atomsku energiju, Evropske središnje banke ili Evropske investicijske banke, ili od strane tijela koja su osnovale Zajednice, a na koja se primjenjuje Protokol od 8. aprila 1965. o povlasticama i imunitetima Evropskih zajednica u granicama i pod uslovima toga Protokola te sporazuma o njegovoj primjeni ili sporazumâ o njihovom sjedištu, ako to ne dovodi do narušavanja tržišnog natjecanja;</p> <p>(g) uvoz robe od strane međunarodnih tijela, osim onih koja se navode u tački (fa), koja kao takva priznaju vlasti države članice</p>	<p>Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Član 71a</p> <p>Odredba člana 28 stav 1 tačka 13) ovog zakona primjenjivaće se nakon isteka 30 dana od dana prijema Crne Gore u Organizaciju Sjevernoatlantskog saveza(NATO)“.</p>		<p>porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na uvoz derivata nafte.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p>2018</p>
--	---	--	--	-------------

domaćina, ili od strane članova takvih tijela u granicama i pod uslovima koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama o osnivanju tih tijela, ili sporazumima o njihovom sjedištu;

(h) uvoz robe u države članice koje su članice Sjevernoatlantskog saveza, koji provode oružane snage drugih država članica toga saveza i koja je namijenjena za korištenje tim snagama ili njihovom civilnom osoblju ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim naporima;

(i) uvoz robe koji obavljaju oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva stacionirane na ostrvu Kipru u skladu s Ugovorom o osnivanju koji se odnosi na Republiku Kipar, od 16. avgusta 1960., koja roba je namijenjena za korištenje tim snagama ili njihovom civilnom osoblju ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina;

(j) uvoz u luke neprerađenog ali obrađenog ulova u smislu očuvanja kvalitete za prodaju, koji obavljaju poduzeća koja se bave morskim ribolovom, ali prije njegove isporuke;

(k) uvoz zlata koji provode središnje banke;

(l) uvoz plina preko sustava za prirodni plin ili bilo koje mreže priključene na takav sustav, ili plina koji se puni iz nekog plovila za prijevoz plina u sustav za prirodni plin ili u neku mrežu proizvodnih plinovoda, električne energije ili energije za grijanje ili hlađenje preko mreža za grijanje ili hlađenje.

2. Oslobođenje od poreza navedeno u stavu 1. tački (d) se primjenjuje u slučajevima kad nakon uvoza robe slijedi njezina isporuka, oslobođena od plaćanja poreza na temelju člana 138. stava 1. i stava 2. točke (c) samo ako je uvoznik u trenutku uvoza nadležnim vlastima dostavio barem sljedeću informaciju:

(a) svoj identifikacijski broj za PDV, koji je izdan u državi članici uvoza ili identifikacijski broj za PDV svog poreznog predstavnika koji je obvezan platiti PDV, izdan u državi članici uvoza;

(b) identifikacijski broj za PDV kupca, kojem je roba isporučena u skladu s članom 138. stavkom 1., izdan u drugoj državi članici, ili svoj identifikacijski broj za PDV koji je izdan u državi članici u kojoj otprema ili prijevoz robe završava, ako je roba predmet prijenosa u

<p>skladu s članom 138. stavkom 2. točkom (c); (c) dokaz da je uvezena roba namijenjena prijevozu ili otpremi iz države članice uvoza u drugu državu članicu. Međutim, država članica može uslovovati da se dokaz naveden u tački (c) predoči nadležnim vlastima isključivo na zahtjev.</p>				
<p>Član 144. Države članice dužne su izuzeti isporuke usluga koje se odnose na uvoz robe ako je vrijednost tih usluga uključena u oporezivi promet skladu sa članom 86 stav 1 tačka (b).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 20, Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p>Član 145.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisija će prema potrebi, što je prije moguće predstaviti Vijeću predlog za određivanje granice visine izuzeća iz člana 143 i 144 i utvrditi detaljna pravila za njihovo sprovođenje. 2. Do stupanja na snagu pravila iz stava 1, države članice mogu se koristiti svojim važećim nacionalnim odredbama. Države članice mogu prilagoditi svoje nacionalne odredbe radi smanjivanja na najmanju moguću mjeru narušavanje tržišta i posebno, radi sprečavanja neoporezivanja ili dvostrukog oporezivanja unutar Zajednice. Države članice mogu se koristiti svim upravnim postupcima koje smatraju najprikladnim za postizanje izuzeća. 3. Države članice dužne su dostaviti Komisiji koja će u skladu s time obavijestiti ostale države članice, važeće odredbe nacionalnog zakonodavstva ukoliko već nijesu dostavljene, kao i one koje donose u skladu sa stavom 2, 	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Glava IX</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 25,</p>	

<p align="center">Poreska oslobođenja Poglavlje 6. Poreska oslobođenja po izvozu Čl. 146-147 Poglavlje 7. Poreska oslobođenja koja se odnose na međunarodni prevoz Čl. 148-150</p>		usklađeno	Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p align="center">Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 8. Poreska oslobođenja koja se odnose na pojedine transakcije koje se smatraju izvozom Čl. 151-152</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 25 i 27, Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p align="center">Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 9. Poreska oslobođenja isporuka usluga koje obavljaju posrednici Član 153</p> <p>Države članice dužne su izuzeti isporuku usluga koje obavljaju posrednici koji djeluju u ime i za račun druge osobe, kada učestvuju u transakcijama iz poglavlja 6., 7. i 8. ili transakcija koje se provode izvan Zajednice.</p> <p>Poresko oslobođenje iz prvog stava ne primjenjuje se na putničke agente koji, u ime i za račun putnika, isporučuju usluge koje se izvršavaju u drugim državama članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
<p align="center">Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 10. Poreska oslobođenja transakcija koje se odnose na</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 29 i 30 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02,	

<p>međunarodnu trgovinu Odjeljak 1. Carinska skladišta, skladišta osim carinskih i slični postupci Čl. 154-163</p>			<p>21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p>Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 10. Poreska oslobođenja transakcija koje se odnose na međunarodnu trgovinu Odjeljak 2. Poresko oslobođene transakcije u odnosu na izvoz i u okviru trgovine između država članica Čl. 164-165</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		
<p>Glava IX Poreska oslobođenja Poglavlje 10. Poreska oslobođenja transakcija koje se odnose na međunarodnu trgovinu Odjeljak 3. Zajedničke odredbe za odjeljke 1. i 2 Član 166 Komisija će, prema potrebi, što je prije moguće, predstaviti Savjetu predloge koji se odnose na zajedničke aranžmane za primjenu PDV-a na transakcije iz odjeljaka 1. i 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Glava X Odbici Poglavlje 1. Porijeklo i opseg prava na odbitak Čl. 167-172</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 37-40 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	

<p style="text-align: center;">Glava X Odbici Poglavlje 2. Proporcionalni odbitak Čl. 173-175</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 38 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p style="text-align: center;">Glava X Odbici Poglavlje 3. Ograničenja prava na odbitak Čl. 176-177</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p style="text-align: center;">Opcija nije iskorišćena</p>	
<p style="text-align: center;">Glava X Odbici Poglavlje 4. Pravila za korišćenja prava na odbitak Čl. 178-183</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 37, Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p style="text-align: center;">Glava X Odbici Poglavlje 5. Ispravci odbitaka Čl. 184-192</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 39 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o priznatim rashodima na koje se ne plaća PDV</p>	
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 1.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2018.</p>

<p align="center">Obaveza plaćanja Odjeljak 1. Osobe koje su odgovorne za plaćanje PDV-a poreskim tijelima Čl. 193-205</p>				
<p align="center">Glava XI Obaveze poreških obveznika i određenih osoba koje nisu poreški obveznici Poglavlje 1. Obaveza plaćanja Odjeljak 2. Uslovi plaćanja Čl. 206-212</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 12, 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p align="center">Glava XI Obaveze poreških obveznika i određenih osoba koje nisu poreški obveznici Poglavlje 2. Evidentiranje Čl. 213-216</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p align="center">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 31 i 32 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u</p>	
<p align="center">Glava XI Obaveze poreških obveznika i određenih osoba koje nisu poreški obveznici Poglavlje 3. Izdavanje računa Odjeljak 1. Definicija Član 217</p> <p>Za potrebe ovog poglavlja, „slanje ili davanje na raspolaganje putem elektronskih sredstava” znači slanje ili davanje na</p>	<p align="center">Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p align="center">Materija nije predmet regulisanja ovog zakona</p>	

raspolaganje primaocu podataka putem elektronske opreme za obradu (uključujući i digitalnu kompresiju) i čuvanje te upotrebom žica, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava.				
<p style="text-align: center;">Glava XI</p> <p>Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici</p> <p style="text-align: center;">Poglavlje 3.</p> <p style="text-align: center;">Ispostavljanje računa</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 2.</p> <p style="text-align: center;">Definicija računa</p> <p style="text-align: center;">Čl. 218-219</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 3.</p> <p style="text-align: center;">Izdavanje računa</p> <p style="text-align: center;">Čl. 220-225</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 4.</p> <p style="text-align: center;">Sadržaj računa</p> <p style="text-align: center;">Čl. 226-231</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 31 i 32 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u	
<p style="text-align: center;">Glava XI</p> <p>Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici</p> <p style="text-align: center;">Poglavlje 3.</p> <p style="text-align: center;">Ispostavljanje računa</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 5.</p> <p style="text-align: center;">Slanje računa elektronskim putem</p> <p style="text-align: center;">Čl. 232-237</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 6.</p> <p style="text-align: center;">Mjere za pojednostavljenje</p> <p style="text-align: center;">Čl. 238-240</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvrtal 2018
<p style="text-align: center;">Glava XI</p> <p>Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	

<p style="text-align: center;">obveznici Poglavlje 4. Knjigovodstvo Odjeljak 1. Definicije Član 241</p> <p>Za potrebe ovog poglavlja, „čuvanje računa elektronskim sredstvima” znači čuvanje podataka korišćenjem elektroničke opreme za obradu (uključujući digitalnu kompresiju) i čuvanje, te upotrebom žice, radijskih, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava.</p>				
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 4. Knjigovodstvo Odjeljak 2. Opšte obaveze Čl. 242-243</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 54 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 4. Knjigovodstvo Odjeljak 3. Posebne obaveze koje se odnose na čuvanje svih računa Čl. 244-248</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 53 i 54 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprijmjenjivo</p>		

<p style="text-align: center;">Poglavlje 4. Knjigovodstvo Odjeljak 4.</p> <p style="text-align: center;">Pravo pristupa računima koji se čuvaju u elektronskom obliku u drugoj državi članici Član 249</p> <p>Kada poreski obveznik čuva račune koje izdaje ili prima elektronskim putem, koji mu garantuju direktan internetski pristup podacima, te kada je mjesto čuvanja u državi članici koja nije država članica u kojoj on ima poslovni nastan, nadležna tijela države članice u kojoj on ima poslovni nastan imaju pravo, u smislu ove Direktive, pristupa tim računima elektronskim putem, prenosa i upotrebe tih računa, unutar ograničenja određenih propisima države članice u kojoj poreski obveznik ima poslovni nastan, te ukoliko to ta nadležna tijela zahtijevaju u svrhu kontrole.</p>				
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 5. Prijave Čl. 250-261</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 33-36 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 6. Zaključni izvještaji Čl. 262-271</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
<p style="text-align: center;">Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 42 i 43 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list	

<p>Poglavlje 7. Razne odredbe Čl. 272-273</p>			<p>RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
<p>Glava XI Obaveze poreskih obveznika i određenih osoba koje nisu poreski obveznici Poglavlje 8. Obaveze vezane uz određenu vrstu uvoza i izvoza Odjeljak 1. Uvoz Čl. 274-277 Odjeljak 2. Izvoz Čl. 278-280</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 1. Posebna odredba za mala preduzeća Odjeljak 1. Pojednostavljeni postupak za obračun i naplatu Član 281</p> <p>Države članice koje se mogu susresti s poteškoćama u primjeni uobičajenih odredaba za PDV za mala preduzeća, zbog djelatnosti ili strukture takvih preduzeća mogu primijeniti pojednostavljeni postupak, uz uslove i ograničenja koje one eventualno odrede, te nakon savjetovanja s Odborom za PDV, kao što je paušalna odredba za obračun i naplatu PDV-a, pod uslovom da to ne dovodi do smanjenja poreza.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p>Glava XII Posebne odredbe</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog</p>	<p>IV kvartal</p>

<p>Poglavlje 1. Posebna odredba za mala preduzeća Odjeljak 2. Poreska oslobođenja i progresivne olakšice Čl. 282-292</p>			Zakona	2018
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 1. Posebna odredba za mala preduzeća Odjeljak 3. Izvještaj i revizija Čl. 293-294</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 2. Zajednička paušalna odredba za poljoprivrednike Čl. 295-305</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 43 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 3. Posebna odredba za putničke agencije Čl. 306-310</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 44 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 4. Posebna odredba za upotrijebljene proizvode, umjetnička djela,</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 45 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02,	

<p style="text-align: center;">kolekcionarske predmete i antikvitete</p> <p style="text-align: center;">Odjeljak 1.</p> <p style="text-align: center;">Definicije</p> <p style="text-align: center;">Član 311</p> <p>1. Za potrebe ovog poglavlja i ne dovodeći u pitanje druge odredbe Zajednice, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „upotrebljavana roba” znači materijalna pokretna stvar koja je pogodna za dalje korišćenje u stanju u kojem jest ili nakon popravka, osim umjetničkih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta, te ostalih dragocjenih metala ili dragog kamenja, kako su definisale države članice;</p> <p>2. „umjetnička djela” znači predmeti navedeni u Prilogu IX. dijelu A.;</p> <p>3. „kolekcionarski predmeti” znači predmeti navedeni u Prilogu IX. dijelu B.;</p> <p>4. „antikviteti” znači predmeti navedeni u Prilogu IX. dijelu C.;</p> <p>5. „oporezivi diler” znači poreski obveznik koji, u okviru svoje ekonomske djelatnosti i s ciljem preprodaje, kupuje ili primjenjuje u svrhu svog poslovanja, ili uvozi upotrebljavane proizvode, umjetnička djela, kolekcionarske predmete ili antikvitete, bilo da taj poreski obveznik djeluje za sebe ili za račun druge osobe, u skladu s ugovorom prema kojemu se plaća provizija na kupovinu ili prodaju;</p> <p>6. „organizator prodaje na javnoj aukciji” znači bilo koji poreski obveznik koji, u okviru svoje ekonomske djelatnosti, nudi robu na prodaju na javnoj aukciji, u ciljem njene predaje najboljem ponuđaču;</p> <p>7. „komitent organizatora prodaje na javnoj aukciji” znači svaka osoba koja prenosi robu organizatoru prodaje na javnoj aukciji, prema ugovoru prema kojemu se plaća provizija na prodaju.</p>			<p>21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)</p>	
--	--	--	--	--

<p>2. Države članice ne trebaju smatrati umjetničkim djelima predmete navedene u tačkama 5., 6. ili 7. iz Priloga IX. dijela A.</p> <p>3. Ugovor prema kom se plaća provizija na prodaju, iz tačke 7. stava 1., mora određivati da organizator prodaje stavlja proizvod na javnu aukciju u svoje vlastito ime, već za račun svog komitenta, te da je mora predati, u svoje vlastito ime i za račun svog komitenta, najboljem ponuđaču na javnoj aukciji.</p>				
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 4. Posebna odredba za upotrebjene proizvode, umjetnička dijela, kolekcionarske predmete i antikvitete Odjeljak 2. Posebna odredba za oporezive dilere Pododjeljak 1. Postupak utvrđivanja dobiti Čl. 312-325</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 45-49 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u</p>	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 4. Posebna odredba za upotrebjene proizvode, umjetnička dijela, kolekcionarske predmete i antikvitete Odjeljak 2. Posebna odredba za oporezive dilere Pododjeljak 2. Prelazne odredbe za upotrebljavana prevoza sredstva Čl. 326-332</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 45 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u</p>	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 48, 49 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list</p>	

<p>Posebna odredba za upotreblijene proizvode, umjetnička dijela, kolekcionarske predmete i antikvitete Odjeljak 3. Posebna odredba za prodaju na javnoj aukciji Čl. 333-341</p>			<p>RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07 ,29/13 i 9/15) i Pravilnikom o primjeni Zakona o PDV-u</p>	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 4. Posebna odredba za upotreblijene proizvode, umjetnička dijela, kolekcionarske predmete i antikvitete Odjeljak 4. Mjere za sprečavanje narušavanja tržišne konkurencije i poreske utaje Čl. 342-343</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p>Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 5. Posebna odredba za investiciono zlato Odjeljak 1. Opšte odredbe Čl. 344-345 Odjeljak 2. Poresko oslobođenje od PDV-a Čl. 346-347 Odjeljak 3. Odabir oporezivanja Čl. 348-351 Odjeljak 4. Transakcije na uređenom tržištu plemenitih metala Čl. 352-353</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p>IV kvartal 2018</p>

<p style="text-align: center;">Odjeljak 5. Posebna prava i obaveze za trgovce investicionim zlatom Čl. 354-356</p>				
<p style="text-align: center;">Glava XII Posebne odredbe Poglavlje 6. Posebna odredba za porezne obveznike koji nemaju sjedište u zemlji članici i koji isporučuju elektronske usluge osobama koje nisu poreski obveznici Odjeljak 1. Opšte odredbe Čl. 357-358 Odjeljak 2. Posebna odredba za elektronski isporučene usluge Čl. 359-369</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neusklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona</p>	<p style="text-align: center;">IV kvartal 2018</p>
<p style="text-align: center;">Glava XIII Odstupanja Poglavlje 1. Odstupanja koja se primjenjuju do donošenja konačne odredbe Odjeljak 1. Odstupanja za države koje su bile članice Zajednice na dan 1. januara 1978. Čl. 370-374 Odjeljak 2. Odstupanja za države koje su pristupile Zajednici nakon 1. januara 1978. Čl. 375-390 Odjeljak 3. Zajedničke odredbe za odjeljke 1. i 2. Čl. 391-393</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

<p style="text-align: center;">Poglavlje 2. Odstupanja koja podliježu odobrenju Odjeljak 1. Mjere za pojednostavljenje i mjere za sprečavanje utaje ili izbjegavanja poreza Čl. 394-395</p>				
<p style="text-align: center;">Glava XIII Odstupanja Poglavlje 2. Odstupanja koja podliježu odobrenju Odjeljak 2. Međunarodni sporazumi Član 396</p> <p>1. Savjet, koje djeluje jednoglasno na predlog Komisije, može odobriti bilo kojoj državi članici zaključivanje sporazuma s trećom državom ili međunarodnim tijelom, koji može sadržavati odstupanja od ove Direktive.</p> <p>2. Država članica koja želi sklopiti sporazum naveden u stavu 1., šalje zahtjev Komisiji i dostavlja joj sve potrebne informacije. Ako Komisija smatra da ne posjeduje sve potrebne informacije, ona je dužna kontaktirati dotičnu državu članicu u roku od dva mjeseca od dobijanja zahtjeva, i mora navesti koje su joj dodatne informacije potrebne.</p> <p>Kada Komisija primi sve informacije koje smatra potrebnim za procjenu zahtjeva, ona je dužna u roku od mjesec dana o tome obavijestiti državu članicu koja je podnijela zahtjev, i mora proslijediti zahtjev, na njegovom izvornom jeziku, ostalim državama članicama.</p> <p>3. Komisija je dužna dostaviti Savjetu odgovarajući predlog ili, ukoliko nije saglasna zahtjevanim isključenjem, saopštenje sa</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>svojim primjedbama.</p> <p>4. U svakom slučaju, postupak propisan u st. 2. i 3. mora biti dovršen u roku od osam mjeseci nakon što je Komisija primila zahtjev.</p>				
<p style="text-align: center;">Glava XIV Ostale odredbe Poglavlje 1. Mjere sprovođenja Član 397</p> <p>Savjet jednoglasno i na predlog Komisije donosi mjere potrebne za sprovođenje ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Glava XIV Ostale odredbe Poglavlje 2. Odbor za PDV Član 398 Poglavlje 3. Tečaj Čl. 399-400</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p style="text-align: center;">Glava XIV Ostale odredbe Poglavlje 4. Ostali porezi, akcize i dažbine Član 401</p> <p>Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe prava Zajednice, ovom Direktivom ne sprečava se država članica da zadrži ili da uvede poreze na ugovore o osiguranju, poreze na klađenje i kockanje, akcize, takse ili uopšte, bilo koje poreze, davanja ili dažbine koji se ne mogu odrediti kao porez na promet, pod uslovom da naplata tog poreza, davanja ili dažbine ne uzrokuje do povećanja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

administrativnih teškoća povezane s prelaskom granice, u trgovini između država članica.				
<p style="text-align: center;">Glava XV Završne odredbe Poglavlje 1. Prelazna odredba za oporezivanje trgovine među državama članicama Čl. 402-404</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Glava XV Završne odredbe Poglavlje 2. Prelazne mjere primjenjive u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji Čl. 405-410</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
<p style="text-align: center;">Glava XV Završne odredbe Poglavlje 3. Prenos u nacionalno zakonodavstvo i stupanje na snagu Čl. 411-414</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Prilog I Popis djelatnosti iz trećeg podstava člana 13. stav 1</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
<p style="text-align: center;">Prilog II Okvirni popis elektronski isporučених usluga iz tačke (k) člana 56. Stav 1.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona i izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u	IV kvartal 2018
<p style="text-align: center;">Prilog III Popis isporuka robe i usluga na koje je moguće primijeniti snižene stope iz člana 98</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 24a, 26 i 28 Zakona o porezu na dodatu	

			vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Prilog IV Popis usluga iz člana 106.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
Prilog V Kategorije robe obuhvaćene postupkom skladištenja osim carinskog skladištenja kako je navedeno u članu 160. stav 2	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija iz člana 160 nije iskorišćena	
Prilog VI Popis isporuka robe i usluga iz tačke (d) član 199. stav 1	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija iz člana 199 nije iskorišćena	
Prilog VII Popis djelatnosti poljoprivredne proizvodnje iz tačke 4. član 295. stav 1 Prilog VIII Okvirni popis poljoprivrednih usluga iz tačke 5. član 295. stav 1	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog propisa	
Prilog IX Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti iz tačaka 2, 3, i 4. Član 311. stav 1 Dio A – Umjetnička djela Dio B - Kolekcionarski predmeti Dio C - Antikviteti	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno čl. 45 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15)	
Prilog X Popis transakcija obuhvaćenih odstupanjima iz člana 370. i 371. i člana od 380. do 390 Dio A - Transakcije koje države članice mogu nastaviti oporezivati	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno čl. 26 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 65/05, Sl. list CG br. 16/07, 29/13 i 9/15) u dijelu koji se odnosi na	IV kvartal 2018

			transakcije koje zemlje članice mogu nastaviti da oporezuju. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	
Prilog X Popis transakcija obuhvaćenih odstupanjima iz člana 370. i 371. i člana od 380. do 390 Dio B - Transakcije koje države članice mogu nastaviti izuzimati	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem novog Zakona	IV kvartal 2018
Prilog XI Dio A - Direktive stavljene van snage njihovim uzastopnim izmjenama Dio B - Rokovi za prenos u nacionalno zakonodavstvo (iz člana 411.) Prilog XII Korelaciona tabela	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2006/79/EZ				
Član 1 1. Roba u malim pošiljkama nekomercijalne prirode koju iz određene treće zemlje šalju privatne osobe drugim privatnim osobama u određenoj državi članici po uvozu je izuzeta od poreza na dodatu vrijednost i akcize. 2. Za potrebe stava 1, „mala pošiljka nekomercijalne prirode“ označava pošiljke koje: (a) su povremene prirode; (b) sadrže samo robu koja je namijenjena ličnoj upotrebi ili upotrebi porodice primaoca, čija priroda i količina ne ukazuje da se ona uvozi za bilo kakvu komercijalnu svrhu; (c) sadrže robu čija ukupna vrijednost ne prelazi 45 eura; (d) pošiljalac šalje primaocu bez plaćanja bilo koje vrste.	Član 3 U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi: „9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to: a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini; b) pošiljke neznatne vrijednosti; c) predmeti koje su domaći i	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Carinski zakon („Sl. list RCG“ br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06, Sl. list CG br. 21/08 i 62/13) Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od	

<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>1. Član 1 primjenjuje se na niže navedenu robu uz sljedeća količinska ograničenja:</p> <p>(a) duvanski proizvodi</p> <p>i. 50 cigareta, ili</p> <p>ii. 25 cigarilosa (cigare maksimalne težine od 3 grama po cigari), ili</p> <p>iii. 10 cigara, ili</p> <p>iv. 50 grama duvana za pušenje;</p> <p>(b) alkohol i alkoholna pića</p> <p>i. destilovana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %; nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više: jedna standardna boca (do 1 litra), ili</p> <p>ii. destilovana i žestoka alkoholna pića i aperitivi iz vina ili alkohola, tafia, saké i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje; pjenušava i desertna vina: jedna standardna boca (do 1 litre), ili</p> <p>iii. nepjenušavo vino: dvije litre;</p> <p>(c) parfemi: 50 grama, ili</p> <p>toaletna voda: 0,25 litre ili osam unca;</p> <p>(d) kafa: 500 grama, ili</p> <p>ekstrakt kafe ili esencije: 200 grama;</p> <p>(e) čaj: 100 grama, ili</p> <p>ekstrakt čaja ili esencije: 40 grama.</p> <p>2. Države članice imaju pravo smanjiti količine proizvoda iz stava 1</p>	<p>strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;</p> <p>d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;</p> <p>e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;</p> <p>f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;</p> <p>g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;</p>		<p>plaćanja carine („Sl. list CG broj 20/15“)</p>	
--	---	--	---	--

<p>koji imaju pravo na oslobođenje od poreza na dodatu vrijednost i akciza, ili u potpunosti ukinuti oslobođenje za te proizvode.</p> <p style="text-align: center;">Član 3.</p> <p>Roba iz član 2. koja se nalazi u malim pošiljkama nekomercijalne prirode a koja prelazi količine utvrđene u tom članu isključuju se u potpunosti od prava na oslobođenje.</p>	<p>h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičkoscenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva.”</p> <p>Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.“</p> <p>U stavu 2 riječi : „ i 12)“ zamjenjuju se riječima: „12) i 13).“</p>			
<p style="text-align: center;">Član 4.</p> <p>1. Protivrijednost eura u nacionalnoj valuti koji se primjenjuje u sprovođenju ove Direktive utvrđuje se jednom godišnje. Kao važeći kurs uzima se onaj na prvi radni dan u oktobru a stupa na snagu 1. januara sljedeće godine.</p> <p>2. Države članice mogu zaokružiti iznose u nacionalnoj valuti koji proizlaze iz konverzije iznosa u eurima iz člana 1 stava 2, pod uslovom da to zaokruživanje ne prelazi iznos od 2 eura.</p> <p>3. Države članice mogu zadržati iznos oslobođenja koji je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađenja iz stava 1. ako bi prije zaokruživanja iz stava 2. konverzija iznosa oslobođenja izraženog u eurima imala za posljedicu promjenu manju od 5 % oslobođenja izraženog u</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		

nacionalnoj valuti.				
<p align="center">Član 5.</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija o tome obavještava druge države članice.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
Čl. 6-7	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I-II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2007/74/EZ				
<p align="center">POGLAVLJE I.</p> <p align="center">PREDMET I DEFINICIJE</p> <p align="center">Član 1</p> <p>Ova Direktiva utvrđuje pravila koja se odnose na oslobođenje od poreza na dodatu vrijednost (PDV-a) i akcize na robu uvezenu u ličnom prtljagu osoba koje putuju iz treće zemlje, ili područja gdje se odredbe Zajednice koje se odnose na PDV ili akcize, ili oboje, kako je određeno u članu 3, ne primjenjuju.</p> <p align="center">Član 2</p> <p>Kada putovanje uključuje tranzit preko područja treće zemlje, ili započinje u području navedenom u članu 1, ova se Direktiva primjenjuje ako putnik ne može potvrditi da je roba u njegovom/njenoj ličnom prtljagu pribavljena u skladu s opštim uslovima koji se primjenjuju kod oporezivanja na domaćem tržištu države članice i ne podliježe povratu PDV-a, niti plaćanju akciza. Preljetanje bez slijetanja ne smatra se tranzitom.</p> <p align="center">Član 3</p>	<p align="center">Član 3</p> <p>U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi: „9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to:</p> <p>a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;</p> <p>b) pošiljke neznatne vrijednosti;</p> <p>c) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;</p> <p>d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;</p> <p>e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz</p>	Potpuno usklađeno	<p>Potpuno usklađeno</p> <p>Carinski zakon („Sl. list RCG“ br. 7/02, 38/02, 72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06, Sl. list CG br. 21/08 i 62/13)</p> <p>Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine („Sl. list CG broj 20/15“)</p> <p>Materija koju reguliše član 3 nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „treća zemlja” znači bilo koja zemlja koja nije država članica Europske unije;</p> <p>S obzirom na Fiskalni sporazum između Francuske i Kneževine Monaka od 18. maj 1963. i Sporazum o prijateljskim i dobrosusjedskim odnosima između Italije i Republike San Marino od 31. mart 1939.godine, Monako i San Marino se s obzirom na akcize ne smatraju trećim zemljama;</p> <p>2. „područje na kojem se ne primjenjuju odredbe Zajednice o PDV-u, ili se ne primjenjuju odredbe o akcize, ili na kojem se primjenjuje niti jedna od navedenih odredbi” znači bilo koje područje, osim državnog područja treće zemlje, gdje se ne primjenjuje Direktiva 2006/112/EZ¹ ili Direktiva 92/12/EEZ, ili se ne primjenjuje niti jedna od navedenih Direktiva;</p> <p>S obzirom na Sporazum između Vlade Ujedinjene Kraljevine i Otoka Mana o carini, akciza i usko povezanim pitanjima od 15.</p>	<p>inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;</p> <p>f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;</p> <p>g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;</p> <p>h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne,</p>			
--	---	--	--	--

¹ SL L 347, 11.12.2006., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2006/138/EZ (SL L 384, 29.12.2006., str. 92.).

<p>oktobar 1979., Otok Man se ne smatra područjem na kojem se ne primjenjuju odredbe Zajednice o PDV-u ili odredbe o akcizama, ili niti jedna od navedenih odredbi;</p> <p>3. „putnici u vazdušnom saobraćaju” i „putnici u pomorskom saobraćaju”, znači svi putnici koji putuju vazdušnim ili pomorskim putem, no koji ne putuju privatnim vazduhoplovima, niti plovilima za rekreaciju;</p> <p>4. „privatno rekreacijsko letenje” i „privatna rekreacijska plovidba” znači upotreba vazduhoplova ili pomorskih plovila od strane vlasnika ili pravnog lica koja ima pravo korištenja putem zakupa, ili bilo kojim drugim putem, u svrhe koje nisu komercijalne i posebno kada navedena prevozna sredstva ne služe za prevoz putnika ili robe, pružanje usluga koje se naplaćuju, ili za potrebe javnih ustanova;</p> <p>5. „pogranična zona”, znači zona koja ne prelazi više od 15 kilometara vazdušne udaljenosti od granice države članice i koja uključuje lokalna područja koja se nalaze unutar zone; države članice mogu dozvoliti oslobođenja;</p> <p>6. „radnik u pograničnoj zoni” znači bilo koja osoba čije uobičajene aktivnosti zahtijevaju prelaženje granice u radnim danima.</p>	<p>muzičkoscenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva.”</p> <p>Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„13) uvoz robe koju obavljaju oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.“</p> <p>U stavu 2 riječi : „ i 12)“ zamjenjuju se riječima: „12) i 13).“</p>			
---	---	--	--	--

POGLAVLJE II.

OSLOBOĐENJA

ODJELJAK 1.

Zajedničke odredbe

Član 4

Države članice, na temelju monetarnih pragova ili količinskih ograničenja, odobravaju oslobođenje od PDV-a i akciza na robu koja se uvozi u ličnom prtljagu putnika, pod uslovom da uvoz nije komercijalne prirode.

Član 5

Za potrebe primjene oslobođenja, lični prtljag podrazumijeva cjelokupni prtljag koju putnik daje na carinsku provjeru pri dolasku, kao i prtljag koji daje na pregled istim nadležnim organima kasnije, pod uslovom da može dokazati da je sav navedeni prtljag prijavljen istovremeno, u vrijeme polaska, kod organizacije koja je odgovorna za njegov prevoz. Gorivo, osim onog navedenog u članu 11, ne smatra se ličnim prtljagom.

Član 6

Za potrebe primjene oslobođenja, uvoz se smatra nekomercijalnim, ako zadovoljava sljedeće uslove:

- (a) vrši se povremeno;
 - (b) sastoji se isključivo od robe za ličnu upotrebu putnika ili njihove porodice, ili predmeta namijenjenih za poklone.
- Priroda ili količina robe ne smije ukazivati na prisutnost komercijalnih razloga.

ODJELJAK 2.

Novčane granične vrijednosti

Član 7

1. Države članice odobravaju oslobođenje od PDV-a i akciza na robu čija vrijednost ne prelazi 300 EUR po osobi, osim kada je u pitanju roba navedena u odjeljku 3.

Za putnike u vazdušnom i pomorskom saobraćaju, granična vrijednost navedena u prvom podstavu je 430 EUR.

2. Države članice mogu sniziti graničnu vrijednost za putnike mlađe od 15 godina, bez obzira na prometno sredstvo kojim putuju.

Međutim, granična vrijednost ne smije biti niža od 150 EUR.

3. Za potrebe primjene graničnih vrijednosti, vrijednost pojedinih predmeta ne smije se razdijeliti.

4. Vrijednost ličnog pretljava putnika, koja se uvozi privremeno, ili se uvozi ponovno nakon privremenog izvoza, i vrijednost lijekova neophodnih za lične potrebe putnika, ne uzima se u obzir za potrebe primjene oslobođenja navedenih u stavu 1 i 2.

ODJELJAK 3.

Količinska ograničenja

Član 8

1. Države članice oslobađaju sljedeće vrste duvanskih proizvoda od PDV-a i akciza, zavisno od jednog od sljedećih viših ili nižih količinskih ograničenja:

(a) 200 cigareta ili 40 cigareta;

(b) 100 cigarilosa ili 20 cigarilosa;

(c) 50 cigara ili 10 cigara;

(d) 250 g duvana za pušenje ili 50 g duvana za pušenje.

Svaka količina navedena u tačkama od (a) do (d) predstavlja, za potrebe stava 4., 100 % sveukupne dozvoljene količine za duvanske proizvode.

Cigarilosi su cigare najveće težine do 3 grama po komadu.

2. Države članice mogu odlučiti razlikovati između putnika u vazdušnom prometu i drugih putnika, primjenom nižih količinskih

ograničenja navedenih u stavu 1. samo na putnike koji ne putuju vazdušnim putem.

3. Odstupajući od stava 1. i 2., Austrija može, sve dok se poreski sistem u švajcarskoj enklavi Samnauntal razlikuje od onog koji je na snazi u preostalom dijelu Kantona Graubünden, ograničiti primjenu nižeg količinskog ograničenja na duvanske proizvode koje na državno područje navedene države članice uvezu putnici direktno iz švajcarske enklave Samnauntal.

4. U slučaju svakog pojedinog putnika, oslobođenje se može primijeniti na bilo koju kombinaciju proizvoda, pod uslovom da sveukupni procenat iskorištenih pojedinih odobrenih količina ne prelazi 100 %.

Član 9

1. Države članice oslobađaju alkohol i sljedeća alkoholna pića, osim vina i piva, od PDV-a i akciza, zavisno o jednom od sljedećih količinskih ograničenja:

(a) sveukupno 1 litra alkohola i alkoholnih pića, s volumnim udjelom alkohola koji prelazi 22 %, ili nedenaturiranog etilnog alkohola alkoholne jačine 80 % volumena i jačine;

(b) sveukupno 2 litre alkohola ili alkoholnih pića s volumnim udjelom alkohola koji ne prelazi 22 %.

Sve količine navedene u tačkama (a) i (b) predstavljaju, za potrebe stava 2., 100 % sveukupne dozvoljene količine alkohola i alkoholnih pića.

2. Oslobođenje se može primijeniti na bilo koju kombinaciju vrsta alkohola i alkoholnih pića navedenih u stavu 1., za bilo kojeg putnika, pod uslovom da sveukupni zbir postotaka svake zasebne dozvoljene količine, ne prelazi 100 %.

3. Države članice oslobađaju od plaćanja PDV-a i akciza sveukupno 4 litre mirnog vina i 16 litara piva.

Član 10

Oslobođenja u skladu s članovima 8. ili 9. ne primjenjuju se u slučaju putnika mlađih od 17 godina starosti.

Član 11.

Države članice oslobađaju od plaćanja PDV-a i akciza, za svako pojedino prevozno sredstvo, gorivo koje se nalazi u standardnom rezervoaru vozila, kao i najviše 10 litara goriva u prenosnom rezervoaru.

Član 12.

Vrijednost robe navedene u stavovima 8., 9. ili 11. ne uzima se u obzir za potrebe primjene oslobođenja navedenog u članu 7. stav 1.

**POGLAVLJE III.
POSEBNI SLUČAJEVI**

Član 13

1. Države članice mogu sniziti novčane granične vrijednosti ili količinska ograničenja, ili oboje, u slučaju putnika sljedećih kategorija:

(a) osobe koje stalno borave u pograničnoj zoni;

(b) radnici u pograničnoj zoni;

(c) posade prevoznih sredstava koja dolaze iz trećih zemalja ili s područja na kojima se ne primjenjuju odredbe Zajednice o PDV-u ili akcizama, ili ni o PDV-u niti o akcizama.

2. Stav 1. se ne primjenjuje kada putnik koji je obuhvaćen jednom od gore navedenih kategorija pruža dokaz da putuje dalje od granične zone države članice, ili da se ne vraća iz pogranične zone susjedne treće zemlje.

Međutim, navedeno se ne primjenjuje u slučaju kada radnici koji rade u pograničnoj zoni ili posada prevoznog sredstva koje se koristi u međunarodnom prometu uvoze robu tokom vršenja

radnih dužnosti.				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV. OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 14.</p> <p>Države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju PDV ili akcize na robu koju uvoze putnici, kada je svota dobijena oporezivanjem jednaka ili manja od 10 EUR.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
Čl. 15-18	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p style="text-align: center;">Član 19.</p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s članovima od 1. do 15. ove Direktive s učinkom od 1. decembra 2008. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih mjera. Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Države članice određuju načine tog upućivanja.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
Čl. 19-20	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Direktiva 2009/55/EZ				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE I. OPŠTE ODREDBE Član 1.</p>	Član 3	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno Carinski zakon („Sl. list RCG“ br. 7/02, 38/02,	

<p style="text-align: center;">Područje primjene</p> <p>1. Svaka država članica, u skladu s uslovima i u sljedećim navedenim slučajevima, oslobađa lično vlasništvo koje su privatne osobe trajno unijele iz druge države članice od poreza na potrošnju koji se uobičajeno primjenjuju na takvo vlasništvo.</p> <p>2. Sljedeće nije obuhvaćeno ovom Direktivom:</p> <p>(a) porez na dodatu vrijednost;</p> <p>(b) akcize;</p> <p>(c) posebna i/ili periodična davanja i porezi povezani s upotrebom unutar zemlje onog vlasništva o kojem se govori u stavu 1. kao što su, na primjer, naknade za registraciju motornog vozila, naknade za puteve i televizijske licence.</p> <p style="text-align: center;">Član 2.</p> <p style="text-align: center;">Uslovi koji se odnose na vlasništvo</p> <p>1. Za potrebe ove Direktive „lično vlasništvo“ znači vlasništvo za ličnu upotrebu dotičnih osoba ili za potrebe njihovih domaćinstava. Takvo vlasništvo ne smije ni prema svojoj prirodi ni s obzirom na količinu odražavati nikakav komercijalni interes ni biti namijenjeno za ekonomsku djelatnost u smislu člana 9. stava 1. i Člana od 10. do 13. Direktive Savjeta 2006/112/EZ . Međutim, alati ili instrumenti koji su toj osobi potrebni za obavljanje svog obrta ili zanimanja takođe se smatraju ličnim vlasništvom.</p> <p>2. Oslobođenje propisano članom 1. odnosi se na lično vlasništvo:</p> <p>(a) koje je stečeno pod opštim uslovima oporezivanja na snazi na domaćem tržištu jedne od država članica i koje ne podliježe, na temelju izlaska iz države članice podrijetla, nikakvom oslobođenju niti povratu potrošačkog poreza. Za potrebe ove Direktive smatra se da roba stečena pod uslovima navedenim u članu 151. Direktive 2006/112/EZ, uz izuzetak tačke (e) prvog podstava stava 1., ispunjava te uslove;</p>	<p>U članu 28 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:</p> <p>„9) uvezeni proizvodi u skladu sa uslovima propisanim carinskim propisima, i to:</p> <p>a) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inostranstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini;</p> <p>b) pošiljke neznatne vrijednosti;</p> <p>c) predmeti koje su domaći i strani državljani stalno nastanjeni u Crnoj Gori naslijedili u inostranstvu;</p> <p>d) predmeti domaćinstva i pokloni koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze lica povodom sklapanja braka;</p> <p>e) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizička lica iz inostranstva fizičkim licima u Crnoj Gori, pod uslovom da te pošiljke nijesu komercijalne prirode i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti;</p> <p>f) poljoprivredni proizvodi, plodovi ratarstva, stočarstva, šumarstva, uzgoja ribe i pčelarstva dobijeni na imanjima koje poljoprivredni proizvođači iz Crne Gore posjeduju u pograničnom pojasu susjedne države i priplod i drugi proizvodi koje dobiju od stoke koju</p>		<p>72/02, 21/03, 31/03, 29/05 i 66/06, Sl. list CG br. 21/08 i 62/13)</p> <p style="text-align: center;">Uredba o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine („Sl. list CG broj 20/15“)</p>	
--	--	--	---	--

<p>(b) koje je predmetna osoba zaista koristila prije nego što je nastupila promjena boravišta ili uspostave sekundarnog boravišta. U slučaju putničkih vozila na motorni pogon (uključujući njihove prikolice), kamp-prikolica, pokretnih kuća, rekreacijskih plovila i privatnih letjelica, država članica može zahtijevati da ih je predmetna osoba koristila u period od najmanje šest mjeseci prije promjene boravišta.</p> <p>Za robu navedenu u drugoj rečenici tačke (a) države članice mogu zahtijevati:</p> <p>i. u slučaju putničkih motornih vozila (uključujući njihove prikolice), kamp-prikolica, pokretnih kuća, rekreacijskih plovila i privatnih letjelica, da ih je predmetna osoba koristila u razdoblju od najmanje 12 mjeseci prije promjene boravišta;</p> <p>ii. u slučaju druge robe, da ju je predmetna osoba koristila u razdoblju od najmanje šest mjeseci prije promjene boravišta.</p> <p>3. Nadležna tijela zahtijevaju dokaz da su uslovi iz stava 2. ispunjeni u slučaju putničkih motornih vozila (uključujući njihove prikolice), kamp-prikolica, pokretnih kuća, rekreacijskih plovila i privatnih letjelica. U slučaju drugog vlasništva nadležna tijela zahtijevaju takav dokaz samo kad postoje duboke sumnje u prevaru.</p> <p style="text-align: center;">Član 3. Uslovi za unos</p> <p>Unos vlasništva može se provesti odjednom ili u fazama u rokovima određenim u članovima od 7. do 10.</p> <p style="text-align: center;">Član 4. Obaveze nastale nakon unošenja</p> <p>Unesena putnička motorna vozila (uključujući njihove prikolice), kamp-prikolice, pokretne kuće, rekreacijska plovila i privatne letjelice ne odbacuju se, ne iznajmljuju se niti ne posuđuju tokom</p>	<p>imaju na tim posjedima zbog poljskih radova, ispaše ili zimovanja;</p> <p>g) predmeti domaćinstva koje pri preseljenju u Crnu Goru uvoze fizička lica koja su prethodno u drugoj državi boravila neprekidno najmanje 12 mjeseci, pod uslovom da su u vlasništvu tih lica i da su korišćeni prije preseljenja najmanje šest mjeseci, a uvoz tih predmeta se može obaviti u roku od 12 mjeseci od dana preseljenja, koji se zbog posebnih okolnosti može produžiti;</p> <p>h) roba koja direktno služi za obavljanje muzejske, arhivske, restauratorske, književne, likovne, muzičkoscenske i filmske djelatnosti, a na osnovu mišljenja nadležnog ministarstva."</p> <p>Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p style="text-align: center;">„13) uvoz robe koju obave oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snadbijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima.“</p>			
---	--	--	--	--

12 mjeseci od unosa koji je oslobođen poreza, osim u opravdanim okolnostima koje takvim smatraju nadležna tijela države članice odredišta.

Član 5.

Posebni uslovi za određene tipove vlasništva

Izuzeće na unos jahačkih konja, putničkih motornih vozila (uključujući njihove prikolice), kamp-prikolica, pokretnih kuća, rekreacijskih plovila i privatnih letjelica dodjeljuje se samo ako fizičko lice mijenja svoje uobičajeno boravište u državu članicu odredišta.

Član 6.

Opšta pravila za određivanje boravišta

1. Za potrebe ove Direktive „uobičajeno boravište” znači mjesto u kojem osoba obično živi, najmanje 185 dana svake kalendarske godine, zbog ličnih ili poslovnih veza ili u slučaju osobe koja nema poslovnih veza, zbog ličnih veza koje pokazuju blisku povezanost između te osobe i mjesta gdje živi.

Međutim, uobičajenim boravištem osobe čije su poslovne veze na različitom mjestu od njegovih ličnih veza i koja posljedično živi naizmjenice na različitim mjestima u dvije ili više država članica, smatra se mjesto njegovih ličnih veza, uz uslov da se ta osoba tamo redovno vraća. Ovaj zadnji uslov ne mora biti ispunjen ako osoba živi u državi članici kako bi obavila zadatak određenog trajanja. Pohađanje sveučilišta ili škole ne podrazumijeva mijenjanje uobičajenog boravišta.

2. Osobe trebaju priložiti dokaz o svom mjestu uobičajenog boravišta na odgovarajući način, svojom ličnom kartom ili drugim valjanim dokumentom.

3. Ako nadležna tijela države članice odredišta sumnjaju u valjanost izjave o uobičajenom boravištu dane u skladu sa stavom

U stavu 2 riječi : „ i 12)“
zamjenjuju se riječima: „12) i 13).“

2. ili radi određene posebne kontrole, mogu zahtijevati sve potrebne informacije ili dodatni dokaz.

POGLAVLJE II.

**UNOŠENJE LIČNOG VLASNIŠTVA VEZANO ZA MIJENJANJE
UOBIČAJENOG BORAVIŠTA**

Član 7.

1. Oslobođenje propisano članom 1., u skladu s uslovima određenim u članovima 2. do 5., odobrava se za lično vlasništvo koje je fizičko lice unijelo prilikom promjene svojeg uobičajenog boravišta.

Ne dovodeći u pitanje ni jedan primjenljivi postupak Zajednice u slučaju provoza, za odobravanje oslobođenja potrebno je sastavljanje popisa vlasništva na običnom papiru, kojem se ako država to zatraži, prilaže izjava, čiji su oblik i sadržaj definisani u skladu s postupkom navedenim u članu 248.a stavu 2. Uredbe Savjeta (EEZ) br. 2913/92. Na popisu vlasništva ne smije se zahtijevati iznos novčane vrijednosti.

2. Zadnji unos vlasništva mora se obaviti najkasnije 12 mjeseci od prenosa uobičajenog boravišta. Kada je u skladu s članom 3. vlasništvo unošeno u fazama unutar tog roka, država članica može samo u slučaju prvog unosa zatražiti podnošenje cjelokupnog popisa na koji se mogu uputiti i druge carinske službe u slučaju narednih premještanja. Takav popis može se dopuniti u slučaju dogovora nadležnih tijela države članice odredišta.

POGLAVLJE III.

**UNOS LIČNOG VLASNIŠTVA VEZANO ZA UREĐENJE ILI
NAPUŠTANJE SEKUNDARNOG BORAVIŠTA**

Član 8.

1. Oslobođenje određeno članom 1. odobrava se u skladu s uslovima utvrđenim u članovima 2. do 5., za lično vlasništvo koje je

unijelo fizičko lice kako bi uredilo sekundarno boravište.

Oslobođenje se odobrava samo ako:

- (a) predmetna osoba je vlasnik sekundarnog boravišta ili ga iznajmljuje na rok od najmanje 12 mjeseci;
- (b) uneseno vlasništvo odgovara uobičajenom namještaju sekundarnog boravišta.

2. Oslobođenje se odobrava, u skladu s uslovima spomenutim u stavu 1., ako se nastavno na napuštanje sekundarnog boravišta vlasništvo unosi u uobičajeno boravište ili na drugo sekundarno boravište, uz uslov da je predmetno vlasništvo bilo u posjedu predmetne osobe i da ga je ono koristilo prije osnivanja drugog boravišta.

Zadnji unos vlasništva mora se obaviti najkasnije u roku 12 mjeseci od napuštanja sekundarnog boravišta.

POGLAVLJE IV.

UNOS VLASNIŠTVA PRILIKOM SKLAPANJA BRAKA

Član 9.

1. Ne dovodeći u pitanje članove 2. do 5., svaka osoba prilikom sklapanja braka ima pravo na oslobođenje od poreza koje se navodi u članu 1. stavu 1., kada u državu članicu u koju namjerava prenijeti svoje uobičajeno boravište unosi lično vlasništvo koje je stekla ili koje je koristila uz uslov da:

- (a) se taj unos odvija u roku koji počinje dva mjeseca prije planiranog datuma vjenčanja i završava četiri mjeseca nakon stvarnog datuma vjenčanja;
- (b) predmetna osoba podnese dokaz o obavljenom vjenčanju ili da su preduzete potrebne preliminarne formalnosti za vjenčanje.

2. Oslobođenje se takođe odobrava za poklone koji se po običajima poklanjaju prilikom vjenčanja koje je primila osoba koja ispunjava uslove određene u stavu 1. od osoba koje imaju

<p>uobičajeno mjesto boravišta u državi članici koja nije država članica odredišta. Oslobođenje se odnosi na poklone pojedinačne vrijednosti do najviše 350 EUR. Međutim države članice mogu odobriti oslobođenje veće od 350 EUR uz uslov da vrijednost svakog oslobođenog poklona ne prelazi 1 400 EUR.</p> <p>3. Države članice mogu uslovovati odobrenje oslobođenja zavisno od odredbe o odgovarajućem jemstvu ako se vlasništvo unosi prije datuma vjenčanja.</p> <p>4. Ako osoba ne priloži dokaz o vjenčanju u roku četiri mjeseca od datuma određenog za vjenčanje, porezi dospijevaju na datum unosa.</p> <p style="text-align: center;">POGLAVLJE V. UNOŠENJE LIČNOG VLASNIŠTVA PREMINULE OSOBE STEČENOG NASLJEĐIVANJEM Član 10.</p> <p>Odstupajući od člana 2. stava 2. i 3., člana 4. i člana 5. stava 2., ali ne dovodeći u pitanje druge odredbe sadržane u članovima 2., 3. i 5., svako fizičko lice koje nasljeđivanjem (causa mortis) stiče vlasništvo ili pravo korištenja ličnog vlasništva preminule osobe koja je smještena unutar države članice ima pravo na oslobođenje od poreza navedenog u članu 1. stavu 1. kada unosi to vlasništvo u drugu državu članicu u kojoj ima boravište, uz uslov da:</p> <p>(a) ta osoba nadležnim tijelima države članice odredišta dostavi izjavu izdatu od notara ili drugog nadležnog tijela u državi članici porijekla da je imovina koju unosi stečena nasljeđivanjem;</p> <p>(b) se imovina unosi najkasnije dvije godine od datuma kada je ta osoba došla u posjed imovine.</p>				
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE VI. ZAVRŠNE ODREDBE</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprimjenjivo</p>		

Član 11-12				
Čl. 13-15	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilog I-II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		